

l97\_bcialg\_1 (TMUdpWV-  
suQWrQ1ST13USzZR9YSyedS7DmF3)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v19\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bcialg\_1 \\
 & X0) \wedge ((v5\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\
 & ((v19\_bcialg\_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\
 & X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_bcialg\_1 \\
 & X0 X1 (k1\_bcialg\_1 X0 X1 X2) = X2)))) \tag{1}
 \end{aligned}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bcialg\_1 \\
 & X0) \wedge ((v5\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\
 & ((v19\_bcialg\_1 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\
 & X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\
 & (m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((k1\_bcialg\_1 X0 X1 X2 = k1\_bcialg\_1 \\
 & X0 X1 X3) \Rightarrow (X2 = X3))))))
 \end{aligned}$$